

Adwumayefo Hokwan Ho Amanneɛbo: Bere a Wɔabo Ho Ban a Wɔde Dwuma

Ɛsɛ sɛ w'adwumawura de saa amanneɛbo yi ma wo a ɛkyerɛkyerɛ hokwan a wowo sɛ wunya akwamma bere a wɔabo ho ban ne akwamma a wotua ho ka ansa na woawo no mu.

Fa di dwuma

Bere a Wɔabo Ho Ban a Wɔde Dwuma:

- Fa hwɛ w'akwahosan, a nea ɛka ho ne ayarehwɛ anaa sɛ wo ho bɛto wo afi yare anaa pira ho.
- Fa hwɛ obusuani bi a ɔyare anaa bere a ɔrebɛko ayaresabea no.
- Hwɛ abofra bi. *Nea ɛka ho ne sukuu akwamma, mmofra hwɛ mu basabasaye.*
- Hwɛ abusua anaa ofie muni bi a wadi dɛm.
- Gyae obi a ɔye basabasa sɛ worehyia ofie basabasaye a.

- Fa ahobammɔ ho nhyehyɛe ahorow di dwuma ntɛm ara wo nsɛm a ɛfa ofie anaa adwumam basabasaye, akyidi, nnipa a wɔton, anaa nna mu nkitahodi a wɔmpene so a ɛka wo anaa w'abusua ho *Nea ɛka ho ne amanneɛbo a wɔde bɛma mmarahyɛ baguafo, nnwuma a wobɛnya, ɔsom sɛ ɔdansefo, ne nea ɛkeka ho.*
- Tra fie bere a wim tebea a emu ye den anaa ɔmanfo tebea afoforo a egye ntɛmpɛ asi no.
- Ko ɔmanfo mfaso anaa adan ho nhyehyɛe anaa asɛnnibeaa ahorow.

Awo Akwama a Wotua Ka:

- Nya akwahosan ho nhyehyɛe ma wo ho wo wo nyinsɛn mu.

Sika

Ɛsɛ sɛ w'adwumawura de akwamma sika a edidi so yi ma:

Adwumawura no Kɛse	Bere a Wɔabo Ho Ban a Wɔde Gyina Kalenda Afe Biara*		Awo Akwama a Wotua Ka
	Ntɛm ara na Ɛwo Ho	Wɔaboaboa ano (Dɔnhwerew 1 wo nnɔnhwerew 30 biara a wode aye adwuma mu)	Ntɛm ara na Ɛwo Ho
adwumayefo 100 anaa nea ɛboro saa	Nnɔnhwerew 32 Wɔntua ka	Ɛkɔsi nnɔnhwerew 56 Wɔtua ho ka	Nnɔnhwerew 20 Wɔtua ho ka
5-99 adwumayefo ANAA bɛboro dɔla ɔpɛpɛm biako wo adwumayɛ mu sika a wonya mu	Nnɔnhwerew 32 Wɔntua ka	Ɛkɔsi nnɔnhwerew 40 Wɔtua ho ka	Nnɔnhwerew 20 Wɔtua ho ka
Fidua (Woyɛ adwuma sɛ obi a ɔhwɛ mmofra, ofiehwɛfo, anaa ɔhokafo.)	Nnɔnhwerew 32 Wɔntua ka	Ɛkɔsi nnɔnhwerew 40 Wɔtua ho ka	Nnɔnhwerew 20 Wɔtua ho ka
1-4 adwumayefo NE nea ennu dɔla ɔpɛpɛm biako wo adwumayɛ mu sika a wonya mu	Nnɔnhwerew 32 Wɔntua ka	Ɛkɔsi nnɔnhwerew 40 Wɔtua ka	Nnɔnhwerew 20 Wɔtua ho ka

*W'adwumawura kalenda afe ne: _____ kosi _____

W'adwumawura betumi ahwehwɛ sɛ wobɛbo no nkae ansa na woagyɛ bammɔ ne yare akwama no; sɛ nhwɛso bere a wopɛ sɛ wokohu dɔkta anaa wokɔ asɛnnibeaa no. **Ɛho nhia sɛ wudi kan hu akwamma a wɔde bedi dwuma a wɔnhwɛ kwan; nhwɛso no, yare anaa aduruyɛ mu tebea a egye ntɛmpɛ.**

Ɛho nhia sɛ woma w'adwumawura nea enti a wode akwamma dii dwuma no ho nsɛm. Sɛ wode adwuma nna bɛboro abiesa di dwuma wo akwamma a ɛtoatoa so mu a, w'adwumawura betumi ahwehwɛ sɛ wokyerɛw wo din. **W'adwumawura ntumi nhwehwɛ nkrataa sɛ wode nna abiesa anaa nea ennu saa di dwuma a ɛtoatoa so a.**

Nsɛm a W'akyerɛw a Ehia:

Ɛsɛ sɛ w'adwumawura:

- Ma wo nhyehyɛe bi a wɔatwerɛ a ɛkyerɛ sɛnea wode wo mfaso bedi dwuma.
- Ɛsɛ sɛ ɔka akwamma dodow a wode adi dwuma na woagyaw akatua bere biara.

Awɛredi Biara Nni Ho

Ɛye mmara so bu sɛ wɔbɛtwe adwumayefo aso anaase wɔbɛyi wɔn afiri adwumam wo akwamma a wɔsrɛ ho anaa wɔbo amanneɛ sɛ wɔabu mmara so. Wowo hokwan yi ɛmfa ho ɔman mu tena gyinabea a wowo.



Wone Adetɔfo ne Adwumayefo Bammɔ Adwumakuw no nni nkitaho na suapii anaa ka wo haw.

Ko nyc.gov/workers | Frɛ 311 na bisa "Bere a Wɔabo Ho Ban a Wɔde Gye Ahome"

Wubetumi nso de nsɛm ama a WUNNYI W'ANIM.